



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U  
THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LUHUHLA THAFAMUHWE 2014

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 12.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)**

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 32)	<u>26–32</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhudisa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vhibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>22½–25½</u>  - Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho zwavhudzi vhukuma. -Mihumbulo ndi ya nthya, nahone i a takadza. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidele, nahone a kumedzeaho.	<u>19½–22</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o dziaho, a kumedzeaho.	<u>16–19</u>  -Zwi re ngomu zwi sumbedza u pfesesa thoho lu fushaho. -Mihumbulo ndi ya nga misi, a i na vhudzivha. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>13–15½</u>  -Zwi re ngomu zwo di linganelo sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhutumanzi. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi i a dovholola. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lunzhedzeaho lwo linganelaho nahone a kumedzeaho.	<u>10–12½</u>  -Zwi re ngomu zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo sekena, hunzhi i sokou dovholola. -A hu na vhutanzi vhu fushaho ha u pulana/ mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0–9½</u>  -Zwi re ngomu a zwi livhani na thoho na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhololwa. -U pulana na/kana mvetomveto a zwiho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.

<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)</b>	<b><u>10–12</u></b>	<b><u>8½–9½</u></b>	<b><u>7½–8</u></b>	<b><u>6–7</u></b>	<b><u>5–5½</u></b>	<b><u>4–4½</u></b>	<b><u>0–3½</u></b>
	<p>-U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone.</p> <p>-U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele.</p> <p>-Munanguludzo u sa vhambedzwiho/ wa nthesa wa maipfi, zwo vibva vhukuma.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothe thoho ya mafhungo.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>-U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo.</p> <p>-Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhakhi, u kona u shumisa luambo lwa kuambele/ maambele.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo vanganywa lwa vhusiki.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>-Hu na vhutanzi ha vhudzivha ha luambo.</p> <p>-Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>-Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Huñwe u vhonala ha vhudzivha ha luambo zwi hone.</p> <p>-Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi u a fusha.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea dza thoho ya mafhungo.</p> <p>-Hu di vha na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Vhudzivha ha luambo ho sekena.</p> <p>-Luambo a lwo ngo vibva, na zwiga zwa u vhala huñwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone.</p> <p>-Munanguludzo wa luambo ndi wa phasi.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara zwi shaedza ndunzhendunzhe.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalaho nahoh di vha na u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>-Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa.</p> <p>- Tshitaela, thounu na redzhisitara a zwo ngo teá.</p> <p>-Ho dala vhukhakhi, nahoh zwo di vhalululwa na u sedzuluswa zwitku.</p>	<p>- Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea tshothe.</p> <p>-Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe.</p> <p>-Ho dalesa vhukhakhi na ndado, nahone a hu vhonali vhutanzi ha u vhalulula na u sedzuluswa.</p>

TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 6)	<u>5–6</u>	<u>4½</u>	<u>4</u>	<u>3–3½</u>	<u>2½</u>	<u>2</u>	<u>0–1</u>
	<p>-Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhedzeah o kwa thoho. Vhudodombedzi vhu tokonyaho.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo fhatwa lwo faranaho.</p> <p>-Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.</p>	<p>-Mafhugo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe.</p> <p>- Mitala, dziphara zwi i a tevhelelea nahone zwo vangana.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo fhatea zwavhuđi.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Dziřwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo khakhea, fhedzi mihumbulo i sala i kha di pfala.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Dziřwe dza dzimbuno dza ndeme dzi hone.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo khakhea, fhedzi mihumbulo i sala i kha di pfala.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>- U ita a tshi bva kha thoho.</p> <p>-Zwi a kondā u tevhela vhuđala ha mafhungo.</p> <p>-Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha phasi.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-O liana na thoho.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.</p>

## KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOODU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 20)	<u>16–20</u>  Ndīvho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala lwo rombahō/vhibvahō.— U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafhungo. -Hu na vhutanzi ha u pulana na/ kana mvetomveto, zwa mbo bvededa tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthili, tshi kumedzeaho. -O kona lwa nthesa kha u shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>14–15½</u>  -U na ndīvho yavhudī ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala lwo rombahō/vhibvahō—U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndīla i fushaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -U pulana na/ kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa ntha vhukuma.	<u>12–13½</u>  -U na ndīvho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwitku kha thoho ya mafhungo. -Hunzhi zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndīla i fushaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -U pulana na/ kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo lwa ntha vhukuma.	<u>10–11½</u>  -U na ndīvho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – o di bvanyana kha thoho, fhedzi a zwi xedzi. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndīla i fushaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/ kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī. -U shumisa muhibulo u fushaho kha u bvededa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tshatshibveledzwa.	<u>8–9½</u>  -U na ndīvho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – u fara vhutala, nahone u tou polika zwitku kha thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana nga ndīla i fushaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/ kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī. -U shumisa muhibulo u fushaho kha u bvededa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tshatshibveledzwa.	<u>6–7½</u>  -U na ndīvho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihibulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwitikutuku zwi tikedzaho thoho. -Zwi re ngomu na mihibulo zwi ita zwi tshi liana. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/ kana mvetomveto zwo bvededa tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudī.	<u>0–5½</u>  -A hu na ndīvho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – u liana na thoho, zwi ambwaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihibulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwitikutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudī. U shumisa milayo ya tshivhumbeo nga ndila yo khakheaho.

					-U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa-fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.		
<b>LUAMBO, TSHITAEA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 10)</b>	<b><u>8-10</u></b>	<b><u>7-7½</u></b>	<b><u>6-6½</u></b>	<b><u>5-5½</u></b>	<b><u>4-4½</u></b>	<b><u>3-3½</u></b>	<b><u>0-2½</u></b>
	<p>-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama, nga ndila yone kha tshibveledzwa.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na redzhisitara zwo tea tshothe-tshothe.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhudi vhukuma, nahone nga ndila yone.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa zwavhudi, u a vhalea.</p> <p>-Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhuno.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tea lu fushaho.</p> <p>-Hu na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tsho dala vhu teaho.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalahonyana.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>Tshitaela, redzhisitara na thouni zwo tsa.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa.</p>	<p>-Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwo nwalwaho zwo vhilingana.</p> <p>-Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho.</p> <p>-Tshitaela, ndivho na vha tanganedzaho mafhuno a zwi anani/tshimbilelani na thoho ya mafhuno.</p> <p>-Ho dalesa vhukhakhi na ndado nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – Zwo lapfesa/pfufhifhalesa u fhirisa mpimo.</p>	

**KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)**

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80–100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70–79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60–69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50–59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40–49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30–39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0–29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 13)	<u>10½–13</u>	<u>9½–10</u>	<u>8–9</u>	<u>6½–7½</u>	<u>5½–6</u>	<u>4–5</u>	<u>0–3½</u>
	-Ndivho yo diaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -Vhuriwali ho romba/o/dziaho – mugudi u fara vhutala hone-hone, ha liani na thoho. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe two farana tshothe, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto two bvededza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yothe yo teaho ya tshivhumbeo.	-Ndivho ya vhudisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u riwala. -Vhuriwali ho romba/o/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihumbulo yawe two farana, zwa tandavhudzwa zwavhudisa, nahone zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto two bvededza tshibveledzwa tshi fhatwaho zwavhudzi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhudzi vhukuma.	-Ndivho yo diaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise zwituku na thoho. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana, zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bvededza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudi. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	-Ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihibulo zwo farana lu fushaho, zwiwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na sedzulusa zwo bvededza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa muhumbulo u fushaho wa thodea dza tshivhumbeo.	-Ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo i shaedza vhutala. -U riwala – mugudi u liana na thoho thalutshedzo ya polika huriwe. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana lwo linganelaho, zwiwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bvededza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U na muhumbulo wo linganelaho wa thodea dza tshivhumbeo – hu na huriwe u shaedza.	-Ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. -Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhutala vhusekene. -U riwala – mugudi u liana na thoho, huriwe thalutshedzo ya polika. -Zwi re ngomu na mihibulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwitukutku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	-A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi a xela. -Zwi re ngomu na mihibulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani, zwidodombedzwa zwitukutku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi ho. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.

Vhuñe ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siañari li tevhelaho

<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 7)</b>	<b><u>6-7</u></b>	<b><u>5-5½</u></b>	<b><u>4½</u></b>	<b><u>3½-4</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>2½</u></b>	<b><u>0-2</u></b>
	<p>-U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u riwala tshibveledzwa, nahone zwo fhatwa zwavhuđi.</p> <p>-Nđivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara zwo tea tshothe.</p> <p>-Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhuđi, vhukuma nahone nga ndila yone.</p> <p>-Nđivho ya maipfi hunzhi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea.</p> <p>-Tshibveledzwa hunzhi a hu na vhukhakhi vunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhungo.</p> <p>-Nđivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaila, thouni na redzhisitara zwi a di fusha.</p> <p>-Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu ho tđou vha ho teaho.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho.</p> <p>-Nđivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara zwo tsela phasi.</p> <p>-Tshibveledzwa tsho farenda vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa.</p> <p>-Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho/ ya fhasi, nahone zwi a kondja u tevhelelea.</p> <p>-Nđivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathihi.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelan na thoho.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho/ ya fhasi, nahone zwo vhilingana.</p> <p>-Nđivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathihi.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelan na thoho.</p>	<p>-Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho/ ya fhasi, nahone zwo vhilingana.</p> <p>-Nđivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma, nahone a zwo ngo tea ndivho na kathihi.</p> <p>-Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwi tshimbilelan na thoho.</p>

**ADENDAMU/MEMORANDAMU****KHETHEKANYO YA A: MAANEA****MBUDZISO 1**

<b>KHETHEKANYO YA A: MAANEA</b>		
1.1	Dibeithi ye ra vha nayo tshikoloni tsha hashu.	Nganetshelo Mbuletshedzo A u haseledza
1.2	Fhethu ha u dimvumvusa vhuponi ha hashu	Nganetshelo U tata Mbuletshedzo
1.3	Vhana vha tshikolo vha tea u vha who ambara yunifomo musi vhe tshikoloni tshifhinga tshothe  Inwi ni a ima na ili likumedzwa? Tikedzani.	U vhuisa muhumbulo Nganetshelo U tata
1.4	Vhuđi na vhuvhi ha u rengela riwana lutingothondeleki	Nganetshelo Mbuletshedzo A u haseledza
1.5	Ndi humbula zwe mubebi/muundi wanga vha nndaya zwone	U vhuisa muhumbulo Nganetshelo
1.6.1	Tshifanyiso	Nganetshelo Mbuletshedzo A u haseledza
1.6.2	Tshifanyiso	Nganetshelo Mbuletshedzo A u haseledza
1.6.3	Tshifanyiso	Nganetshelo Mbuletshedzo A u haseledza

**Nganetshelo:**

Aya ndi maanea ane muriwali a anetshela tshiṭori kana zwiwo zwo no bvelelaho.

Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.

Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.

Magumo a songo doweleaho a fhedza tshiṭori zwavhuđi

**Mbuletshedzo:**

Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo.

Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwiné a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.

**A u haseledza:**

Afha muñwali u imelela masia mavhili u lingana.

Muñwali ha tei u dzhia sia.

**U vhuisa muhumbulo:**

Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhuñipfi na u nyanyuwa hawe.

U vhuisa mihumbulo u yelana na miloró kana lútamo lwawe.

Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.

**U tata**

Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhaba zwithu ngayo.

Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.

Muiwali u sumbedza u imelela liiwe sia/fhungo.

Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou todá li tshi tendiwa.

Muñwali u sumbedza vhukhwiñe ha fhungo line a khou li imelela.

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:** 50

## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI MBUDZISO 2

### 2.1 VHURIFHI HA VHUKONANI

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha vhukonani vhu na diresi nthihi.
- Vhurifhi ha vhukonani vhu na theshano.
- Vhu na marangaphanda.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na magumo.
- Vhu tea u vha na nyonesano.
- Thouni na redzhistora zwi tee ndivho na vhatanganedzi vha mafhuno.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhuno u bva mathomoni u swika magumoni.

### 2.2 TSHIPITSHI

Tshivhumbeo:

- Thoho: Thero ya mafhuno ane muambi a khou amba nga hao.
- Theshano: Muambi u resha vhatatu vhane a khou amba navho.
- Mvulatwinga: Muambi u ri totela nga kule zwine a do amba ngazwo.
- Mutumbu: Muambi u bvisela mbuno dzawe dzothe khagala.
- Phendelo: Muambi u vhina mafhuno awe, a nea themendelo, a livhuwa.

### 2.3 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Tshivhumbeo

- Dzina la mufu.
- Vho lovha lini.
- Vho ri sia lini.
- Vho sia vhana vhangana.
- Vho vha vha tshi shuma ngafhi
- Vho lovha lini.
- Vha do vhulungwa lini.

### 2.4 ATHIKILI YA MAGAZINI

Tshivhumbeo:

- Thoho: Mafhuno ane a khou ambiwa nga hao.
- Mvulatwinga: U divhadza fhungo line a todou li tandavhudza.
- Mutumbu: U nea mbuno dzi bviselaho fhungo khagala.
- Phendelo: U vhina fhungo lawe.
- Thouni na redzhistora zwi tea u vha zwe teaho.

**KHETHEKANYO YA C:** ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO.

### **MBUDZISO 3**

#### **3.1 KHUNGEDZELO**

Tshivhumbeo:

- Dzina la tshikungedzelwa.
- Fhethu hune tsha wanala hone.
- Zwidodombedzwa zwa vhukwamani.
- Tshumelo i wanalaho.
- Milayo ya AIDA: (khephusheni, fonto, luambo lwa u fhureledza, luambo lwa u kunga na mulaedza)

#### **3.2 GARATA YA POSWO**

Tshivhumbeo:

- Vhuyo.
- Mulaedza.
- Vhubvo.

#### **3.3 NDAELA**

Thodea:

- I tea u sumbedza zwo iledzwaho
- I tea u sumbedza kutshimbilele
- I tea u sumbedza zwifhinga zwo teaho
- Kha i vhe pfufhi yo edanaho.
- I tea u angaredza mulaedza wa ndeme.
- I tea u pfelesesa.
- I nwalwe nga luambo lu swikelelwaho nga vhatu vhanzhi.

**THANGANELO YA KHETHEKANYO YA C:** 20  
**MARAGAGUTE:** 100